

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO
DIREKTOR
Izvod broj: 60/17

Sarajevo, 17.08.2017 godine

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka d) i člana 70. stav 1. 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH br. 39/14), člana 27. Pravilnika o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo i člana 41. Statuta preduzeća, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj 60/17 od 09.08.2017. godine, u postupku javne nabavke br. 60/17 „**Oprema za aktivni nadzor protoka, pritiska i gubitaka u zoni vodosnabdjevanja Dobrinje**“ donosi se :

O D L U K A

o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke broj 60/17 za nabavku roba: „**Oprema za aktivni nadzor protoka, pritiska i gubitaka u zoni vodosnabdjevanja Dobrinje**“ iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva a sve u skladu sa odredbama člana 69. stav 2. tačka d) ZJN.

Član 2.

Ova odluka objavit će se na web stanici : www.viksa.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj : 60/17 od 11.07.2017. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka nabavke.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a iznosi : 90.000,00 KM.

Obavještenje o nabavci broj: 247-1-1-119-3-160/17 poslato je na Portal javnih nabavki dana 12.07.2017.godine, a sažetak Obavještenja o nabavci je objavljen u Sl. glasniku BiH broj 51. od 14.07.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem br. 293/16 od 03.11.2016.godine, dopunskim Rješenjem članova komisije broj 60/17-1 od 11.07.2017.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 11.08.2017.g. Preporuku o poništenju postupka javne nabavke za nabavku roba : „**Oprema za aktivni nadzor protoka, pritiska i gubitaka u zoni vodosnabdjevanja Dobrinje**“ – tender broj 60/17.

Komisija za javnu nabavku je sačinila odgovarajuće zapisnike u kojima je utvrđeno sljedeće:

Za predmetnu javnu nabavku dostavljene su dvije (2) ponude, ponuđača:

1. Ponuđač : „VmS group“ d.o.o. Sarajevo,
2. Ponuđač : „Bihexo“ d.o.o. Sarajevo.

Dostavljanje zapisnika sa otvaranja ponuda izvršeno je prema ponuđačima u zakonskom roku.

Nakon izvršenog otvaranja ponuda Komisija je dana: 02.08.2017.godine, pristupila pregledu i ocjeni pristiglih ponuda u formalnom smislu: oblika ponuda (numeracija, uvezivanje, i dr.), cjelovitosti odnosno potpunosti ponuda.

Komisija je utvrdila da dostavljena ponuda ponuđača „BIHEXO“ d.o.o. Sarajevo ne ispunjava zahtijevane tenderske uslove prema obliku u smislu pripreme ponude. Konstatovano je da dostavljena ponuda nije čvrsto uvezana na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova a što je zahtijevano u tački 17.1 tenderske dokumentacije "Priprema ponude".

Dostavljena ponuda ponuđača „BIHEXO“ d.o.o. Sarajevo je uvezana na način da jamstvenik nije provučen kroz sve listove ponude i isti nisu čvrsto uvezani u sklopu ponude, te time ponuda nije uvezana na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova ponuda.

Članom 58. Stav 2. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH broj 39/14) je definisano : "Ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane ponude numerisane". Iz navedenog proizilazi da je čvrsti uvez obaveza koja je propisana Zakonom o javnim nabavkama.

U tački 17.1 tenderske dokumentacije "Priprema ponude" je jasno definisano sljedeće :

„Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova osim garantnih dokumentata (pod čvrstim uvezom se podrazumijeva ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom). Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalogi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Ako je ponuda izrađena u više dijelova ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.“

Shodno navedenom Komisija jednoglasno zaključuje da dostavljena ponuda nije uvezana na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova ponude a što je zahtijevano tenderskom dokumentacijom.

Iz navedenog razloga konstatovano je da ponuda ponuđača „BIHEXO“ d.o.o. Sarajevo ne ispunjava zahtijevane tenderske uslove prema obliku ponude (uvezivanje u čvrsti uvez), te se kao takva odbacuje i nije predmet daljeg razmatranja.

Komisija je utvrdila da dostavljena ponude ponuđača : „VmS group“ d.o.o. Sarajevo ispunjava zahtijevane TD uslove prema obliku i potpunosti u smislu pripreme ponude.

Pregledom ponude koja je zadovoljila uslove u formalnom smislu, Komisija je pristupila analizi dokumentacije priložene uz ponude u smislu provjere kvalifikacije ponuđača, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji i konstatovala sljedeće:

R.br	Zahtjevana kvalifikaciona dokumentacija	„VmS group“ d.o.o. Sarajevo
1.	Tačka: 13 TD: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama – Aneks IV; Prilog 3.	DA
2.	Tačka: 14.1 TD: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. st. (1) tačka a) i (4) Zakona o javnim nabavkama – Aneks V; Prilog 4	DA
2.1	Tačka: 14.1 TD: pod a) Kopija potvrde banke o aktivnosti transakcijskog računa koja nije starija od tri mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude	DA
3.	Tačka : 14.2 Tehnička i profesionalna sposobnost <u>Dokumentacija za vodomjere, data logger-e, fazonske komade :</u> (Napomena : Certifikat, Atest, potvrda ili ekvivalentan dokument treba da su važeći i dostavljaju se u originalu ili fotokopiji (ovjera od strane nadležnog organa – notar ili organ uprave i da ovjera nije starija od 3 mjeseca.) Ukoliko je neki dokument napisan na nekom od stranih jezika, isti mora biti preveden na jedan od službenih jezika BiH i ovjeren od strane sudskog tumača.)	
3.1	Tačka: 14.2 TD: pod a) Potvrda o usklađenosti kvaliteta izdatu od ovlaštene institucije za ponuđene fazonske komade (akreditovane u skladu sa DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01)	DA
3.2	Tačka : 14.3 TD: pod b) Potvrda o ispitivanju izdatu od akreditovane laboratorije u skladu sa ISO/IEC 17025:2005 kojom se dokazuje kako je ponuđeni proizvod zdravstveno ispravan te da se može koristiti za pitku vodu	DA
3.3	Tačka : 14.3 TD : pod c) Potvrda od ovlaštene certifikacijske kuće da se kod nanošenja cementne obloge koristi isključivo voda za piće, prema Europskoj direktivi 98/83/CE i da je cement u skladu s normom EN 197-1	DA
3.4	Tačka : 14.3 TD pod d) Potvrda izdata od certifikacijske kuće, ovlaštene za certificiranje proizvoda prema EN 545:2010 (akreditirane od strane akreditacijskog tijela koje je član EA – Europskog akreditacijskog udruženja), kojom se potvrđuje da predmetni proizvođač u svojoj proizvodnji nanosi epoksi zaštitu minimalno 250 μm, uz poštivanje kvalitativnih i ispitnih regulativa GSK RAL-GZ 662	DA
3.5	Tačka : 14.3 pod e) Potvrda izdata od certifikacijske kuće, ovlaštene za certificiranje proizvoda prema EN 545:2010 (akreditirane od strane akreditacijskog tijela koje je član EA – Europsko akreditacijskog udruženja), kojom se potvrđuje da predmetni proizvođač u svojoj proizvodnji nanosi epoksi sloj za unutrašnju zaštitu prema DIN 3476	DA
3.6	Tačka : 14.3 pod f) Potvrda izdata od certifikacijske kuće, ovlaštene za certificiranje proizvoda prema EN 545:2010 (akreditirane od strane akreditacijskog tijela koje je član EA – Europskog akreditacijskog udruženja), kojom se potvrđuje traženi kvalitet brtve prema EN	DA

R.br	Zahtjevana kvalifikaciona dokumentacija	„VmS group“ d.o.o. Sarajevo
	681.1, ISO 4633 i traženi kvalitet dihtunga a sve prema EN 1514-1,	
3.7	Tačka : 14.3 pod g) Potvrda od ovlaštene certifikacijske kuće da je materijal za izradu brtve i dihtunga isključivo za pitku vodu, prema Europskoj direktivi 98/83/CE	DA
3.8	Tačka : 14.3 pod h) Atestna dokumentacija treba da bude izrađena od strane akreditovanih tijela (kao DVGW, OVGW ili SVGW Certifikata ili ekvivalent o ispitivanju kvaliteta u skladu sa evropskim zahtjevima) za ovu vrstu proizvoda. Ista treba biti jasna da se certifikat ili atest odnosi na ponuđeni proizvod. Atesti ili certifikati treba da su važeći i iste dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (ovjera od strane nadležnog organa- organ uprave ili notar i ovjera ne smije biti starija od tri mjeseca). Ukoliko je certifikat ili atest napisan na nekom od stranih jezika, isti obavezno mora biti preveden na jedan od službenih jezika BiH i ovjeren od strane sudskog tumača	DA
4.	Tačka: 14.3 TD: Original ili ovjerena fotokopija <u>Aktuelnog izvoda iz sudskog registra</u> ovjerenu od strane nadležnog organa – organ uprave ili notar (ili Rješenja o registraciji) ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta, koji nije stariji od tri mjeseca od dana izdavanja , a računajući od momenta predaje ponude. (Član 46. ZJN)	DA

Komisija konstatuje da ponuđač „VmS group“ d.o.o. Sarajevo ispunjava kvalifikacione uslove, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji.

R.br.	Ostala zahtjevana dokumentacija/aneksi-prilozi	VmS group“ d.o.o. Sarajevo
1.	Tačka : 15 TD: Pismena izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama – Aneks VIII; Prilog 5.	DA
2.	Tačka : 16 TD <u>Dokumentacija za vodomjere, data logger-e, fazonske komade :</u> <u>(Napomena: Ukoliko je certifikat, potvrda, atest ili ekvivalentan dokument napisan na nekom od stranih jezika, isti obavezno mora biti preveden na jedan od službenih jezika BIH i ovjeren od strane sudskog tumača (ovjera od strane nadležnog organa – notar ili organ uprave i da ovjera nije starija od 3 mjeseca).</u>	
2.1	Tehničke katalogi ponuđenih proizvoda, (u koloni „Proizvođač i zemlja porijekla“ u specifikaciji potrebno je da ponuđač navede kataloški broj iz dostavljenog kataloga za ponuđeni proizvod) Napomena: Katalogi se mogu priložiti bez prevoda	DA
2.2	Potvrda izdata od proizvođača o nanošenju unutrašnje zaštite od epoxy sloja u skladu sa normom DIN 3476 kojom se potvrđuje kvalitet unutrašnje obloge	DA
2.3	Potvrda izdata od proizvođača o nanošenju unutrašnje zaštite od	DA

	epoxy sloja u skladu sa normom DIN 3476 kojom se potvrđuje kvalitet unutrašnje obloge	
2.4	Atest proizvođača ili ekvivalentan dokument, da vijci i navrtke zadovoljavaju traženi kvalitet	DA
2.5	Potvrda proizvođača kojim se potvrđuje da ponudeni proizvodi ispunjavaju sve zahtjevane tehničke uslove	DA
3.	Tačka : 16 TD Dokumentacija za vodovodne armature :	
3.1	Tehnički katalogi ponuđenih proizvoda, (u koloni „Proizvođač i zemlja porijekla“ u specifikaciji potrebno je da ponuđač navede katalogski broj iz dostavljenog kataloga za ponudeni proizvod – katalog se odnosi na vodovodne armature) Napomena: Katalogi se mogu priložiti bez prevoda.	DA
3.2	Certifikati: DVGW, OVGW ili SVGW ili ekvivalent o ispitivanju kvaliteta u skladu sa evropskim zahtjevima. Certifikati ili ekvivalent treba da su važeći i iste dostaviti u originalu ili ovjerenom fotokopiji (ovjera od strane nadležnog organa- organ uprave ili notar i ovjera ne smije biti starija od tri mjeseca). Ukoliko je certifikat ili ekvivalent napisan na nekom od stranih jezika, isti obavezno mora biti preveden na jedan od službenih jezika BiH i ovjeren od strane sudskog tumača.	DA
3.3	Izvještaj o ispitivanju izolacije na elektroprobojnost od minimum 15 KV, GSK 250 mikrometara	DA
4.	Tačka : 16 TD: Obrazac za ponudu – Aneks II; Prilog 1	DA
5.	Tačka : 20 TD: Obrazac za cijenu ponude- Aneks III; Prilog 2.	DA
6.	Tačka: 30 i 35 TD: Nacrt okvirnog sporazuma – Prilog 7;	DA
7.	Tačka: 30 i 36 TD: Nacrt ugovora o javnoj nabavci – Prilog 8;	DA, ali je u članu 6. urađena ispravka transakcijskog računa koja nije potvrđena potpisom ponuđača
8.	Tačka: 42 TD: Povjerljive informacije – Prilog 6.	DA

Pregledom ponude ponuđača „VmS group“ d.o.o. Sarajevo, od strane Komisije za javne nabavke je konstatovano da je isti u dostavljenom Nacrtu ugovora o javnoj nabavci u članu 6. izvršio ispravku transakcijskog računa ali ista nije potvrđena potpisom ponuđača a što je bio obavezan učiniti i time nije postupio u skladu sa tačkom 17.1 tenderske dokumentacije „Priprema ponude“ a u okviru koje je navedeno : „**Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača**“.

Obzirom na navedeno, konstatovano je da ponuda ponuđača „VmS group“ d.o.o. Sarajevo ne ispunjava zahtjeve ugovornog organa koji su traženi tenderskom dokumentacijom, zbog čega se ponuda ovog ponuđača smatra neprihvatljivom i ista se odbacuje, te neće biti predmet daljeg razmatranja.

Polazeći od gore navedenih konstatacija i činjenice da za predmetnu nabavku **nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva**, Komisija je utvrdila da su ispunjeni uslovi iz člana 69. stav 2. tačka d) ZJN za poništenje postupka javne nabavke, te je dala preporuku Ugovornom organu – ovlaštenom licu ugovornog organa da za predmetnu nabavku roba : „**Oprema za aktivni nadzor protoka, pritiska i gubitaka u zoni vodosnabdjevanja Dobrinje**“ – tender broj 60/17 donese odluku o poništenju postupka javne nabavke.

U postupku predmetne nabavke utvrđeno je da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, čime su se stekli zakonski uslovi za poništavanje postupka javne nabavke.

Iz gore navedenih razloga, primjenom člana 69. stav 2. tačka d) ZJN, donesena je Odluka o poništenju postupka kao u članu 1. ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Dostaviti:


-Ponudaču

-a/a

8



Direktor


Nezir Hadžić, Magistar uprave